



Tlhatlosa maemo a tetla ya kitso

Bukana

E baakantswe go ya ka seemo sa karolo ya 51 ya Tlhatlosa maemo a tetla ya kgato ya kitso nomore 2 ya 2000 ("Kgato")

Lenaneo la Diteng

1.	Matseno.....	3
2.	Maikaelelo.....	3
3.	Go bonwa ga Bukana ya kitso.....	4
4.	Dinomoro tsa Boekitsiso.....	4
5.	Thulaganyo ya mokgatlo wa C-BRTA.....	5
6.	Tsamaiso ya Komisi ya Ditshwanelo tsa Botho ya Aforika Borwa.....	6
7.	Dipego tse di bonwang ka boomo (kwa ntle le kopo ya go di bona).....	6
8.	Dipego di bonwa fela ka kopo ya go di fitlhelela.....	7
9.	Dipego di bonwa go latelela melao efe kapa efe.....	8
10.	Thulaganyo ya Kopo.....	9
11.	Melemo.....	11
12.	Matlole aa neilweng.....	11
13.	Tsheegelo fa tlhoko.....	12
14.	Ditselana tsa go dirisa molao.....	12
15.	Ditlhaloso.....	13
16.	Foromo A e e neilweng - Kopo ya go bona pego ya mokgatlo wa setshaba.....	16
17.	Dituelo tse di beilweng.....	20

1. Matseno

1.1 Tlhatlosa maemo a tetla ya kgato ya kitso nomore 2 ya 2000 ("Kgato ya PAIA") e tihomilwe ka Tlhakole 2000, efa tiragatso go Tshwanelo ya Molaotheo go ya ka seemo sa karolo ya 32 ya molao-kakanyetso wa ditshwanelo yo o tlhagelelang mo molao motheong wa Aforika Borwa ("Molao motheo")

1.2 Maikaelelo a kgato e ke gofa tiragatso go Tshwanelo ya Molaotheo tetleselego ya kitso epe fela e e tshwerweng ke goromente, ga morafe le ditsa motho gape le kitso e e tshwerweng ke motho yo mongwe e e tlhokwang ka ikatiso kgotsa tshireletso ya tshwanelo epe fela.

1.3 Go ya ka karolo 14 ya Kgato, otlhe mebele ya setshaba, e tlhokagala go phatlhalatsa bukana ya kitso ("Bukana ya PAIA"). Ka jaalo bukana e, e phatlhalatswa go ya ka karolo ya 14 ya Molao mme e fa tshobokanyo ya mofuta wa dipego le boitshedimosetso ba motho ka mong, mme e tlhalosa kafoo go ka tsenyang dikopo tsa go fitlhela dipego tse.

2. Maikaelelo

2.1 Maikaeleo a bukana e ke go fokotsa dikopo tsa go fitlhelela dipego tsa Mokgatlho wa Boipelaetso tsa Tsela ya Cross-Border (C-BRTA)

2.2 Bukana e e diretswe go rotloetsa setso sa go bonalatsa le go ikarabelela mo teng ga Mokgatlho wa dipalangwa tsa tsela ya Cross-Border ka go naya motho lega e le ofe tshwanelo ya go bona boekitseso ba go thusa batho ba ba jaalo go dirisa le go sireletsa ditshwanelo tsa bona ka botlalo jo bo tlhokagalang.

2.3 Bukana e e baya mekgwa e e tshwanelwang ke go latelelwa le mekgwa e e tshwanelwang ke go neiwa motho lega e le ofe ("Mokopi") go kopa go bona dipego tse di leng teng kgotsa tse di fa tlase ga taolo ya mokgatlho.

2.4 Bukana e ga e felele ka go feleletseng, ebile ga e utlwisise ka go feleletseng, mokgwa o mong le o mong o o filweng ka dikopo go C-BRTA go latelela molao.

2.5 Karolo ya 9 ya Molao e lemoga gore tshwanelo ya go bona kitso e ka seke ya felela mme e tshwanela go ikaela ka ditlhaelo tse di utlwagalang, fela e sa felele go:

2.5.1 Tsa kgwebo ya sephiri;

2.5.2 Makoa a ikaeletseng go sireletsa sephiri; le

2.5.3 E atlegileng, e e dirang sentle le puso e e dirang bontle.

2.6 Dikopo di tla dirwa go latelela melao e e laotsweng, ka dituelo tse di filweng.

3. Go bonwa ga Bukana ya kitso

Bukana e e gatiswa mo mafaratlhatlheng a Mokhatlho mo www.cbrta.co.za kgotsa ka tsela e e farologaneng ya go amogela kopo e kwadilweng go Motlhankedi wa Boekitsiso kgotsa Motlatsi wa Ditsela tsa Boekitsiso kgotsa go Komisi ya Ditshwanelo tsa Botho tsa Aforika Borwa.

4. Dinomoro tsa Boekitsiso

Go ya ka Molao, Mookamedimogolo wa Setlhopha sa Setshaba o tlhophiwa e le Motlhankedi wa Boekitsiso.

Dintlha tsa puisano tsa lekala go latelela Molao wa PAIA karolo 51:

Cross-Border Road Transport Agency

PO Box 560

Pretoria

0063

Glen Manor Office Park

Building 3

138 Frikkie de Beer Street

Menlyn


0063

Telephone number: 012 471 2000 (Switchboard)

Website: www.cbrta.co.za

5. Thulaganyo ya mokgatlho wa C-BRTA

Mokgatlho ke motho yo o nang le melao ya melao e thegilweng go latela karolo ya 4 ya Molao ya Terene ya Tsela ya Borokgwe, 4 ya 1998, jaaka e fetotswe, ("Molao wa CBRT")



5.1 Motlhankedi wa Boekitsiso

Mr. S.G. Khumalo

Maemo: Mookamedimogolo

Telephone: (012) 471 2000.

Email: CEO.Office@cbrta.co.za

Mokgatlho go ya ka karolo ya 17 o na le Molao o o tlhophilweng ke batsamaisi ba babedi ba boiketsise ba go dira gore Mokgatlho o fitlhelwe ka gotlhe kafoo go ka diregang mabaping le ba ba batlang boiketsiso ba dipego. Dikopo tsa kitso di tshwanetse go lebisetswa go Motlhankedi wa Boiketsiso kgotsa Motlatsi wa tsa Boiketsiso mo dinomorong tsa boiketsiso tse di kwadilweng mo fatshe :

5.2 Batho ba ba dumeletsweng sentle

Mookamedimogolo wa tsa kitso: Motlatsi wa Motlhankedi wa Boiketsiso	Motsamaisi - Ditiro tsa Mekgatlho: Motlhankedi wa Boiketsiso
<p>Tintswalo Shilowa Telephone: (012) 471 2000 Email: CIO.office@cbrta.co.za Fax: 012 348 2747</p>	<p>Kethabile Mabe Telephone: (012) 471 2000 Email: exec.corporateservices@cbrta.co.za Fax: 012 348 2747</p>

6. Tsamaiso ya Komisi ya Ditshwanelo tsa Botho ya Aforika Borwa

Komisi ya Ditshwanelo tsa Botho ya Aforika Borwa e phatlaladitse tsamaiso go latelela karolo ya 10 ya Molao, e e nang le boiketsiso bo bo ka tlhokwang ke motho yo o batlang go dirisa tshwanelo lega e le efe e e boletsweng Molaong. Dipotso le ga e le tsefe tse mabapi le tsamaiso e, le tshwanelwa ke go lebisa go Komisi ya Ditshwanelo tsa Botho ya Aforika Borwa: Lefapha la PAIA, Lefapha la Dipatlisiso le Ditokomane, Private Bag X2700 Houghton, 2041; Nomoro ya mogala: (011) 484-8300, Facsimile Nomoro: (011) 484-1360, Webosaete: www.sahrc.org.za, Email: paia@sahrc.org.za.

7. Dipego tse di bonwang ka boomo (kwa ntle le kopo ya go di bona)

Dintlha tse di latelang di bonwa ka bolokologi gore di thatlhojwe, kwa ntle le moedi yo o etsang kopo ya molao ka Molao.

7.1.1 Batho ka kakaretso

7.1.2 Kitso e e latelang e bonwa ke setshaba ka kakaretso:

7.1.3 Pegelo ya Ngwaga Le Ngwaga ya Mokgatlho;

7.1.4 Lekwalodikgannyana la kwa ntle;

7.1.5 Kgolotso ya Metswedi ya tshedimosetso;

7.1.6 Pholisi ya pego bothata ya Mokgatlho; le

7.1.7 Di aba tirelo kgotsa dinopolo tsa makwalo ka taletso e e ntshiwang fela ga madi a makwalo ao duetswe.

Dipego tsotlhe tse di kwa godimo di bonwa mahala ka ge di gatisiwa nako efe kgotsa efe. Go bonwa ga dipego tse go tla neiwa baemedi go ya ka kopo lebakeng la go fitlhela dipego tse, go latelelwa ditlhoko tsa Molao.

7.2 Badiri

Kitso e e latelang e bonwa ke badiri ba Mokgatlho mme e bile ga ba tlhoke go di kopa go latelela molao o o tlhalositsweng mo karolong ya 10.

7.2.1 Dipego tsa badiri di bonwa mo tirong e amegang

7.2.2 Molao ya mekgatlho, dibukana, le makwala a a amanang.

8. Dipego di bonwa fela ka kopo ya go di fitlhelela

Dipego tse latelang ga di bonwe fela, mme mokgwa o o tlwaelegileng o tlhalositsweng mo karolong ya 10 o tshwanetse go latelelwa gore dipego di bonwe. Dipego tse di tsentshwa tse di latelang:

8.1. Dipego tsa badiri

8.1.1 Boiketsiso jwa badiri, hisetori ya tiro le dipego tsa bophelo;

8.1.2 Dipego tsa botho tse di neiwang go Mokgatlho ka badiri ba lona;

8.1.3 Dipego tseo motho wa boraro a di neileng Mokgatlho ka badiri ba lona;

8.1.4 Dipego tsa tiriso le thapiso;

8.1.5 Maemo a tiro le dipego tse dingwe tse di amanang le tumellano ya badiri le tsa molao;

8.1.6 Ditlhatlhobo tsa ka mogare le dipego tsa tiriso;

8.1.7 Dipego tsa dikoloto tsa ka mogare le thuso ya madi ; le

8.1.8 Dipego tse dingwe tse amanang le badiri le kamano.

8.2 Boiketsiso jo bo amanang le moreki

Tse di tsenya tse latelang:

8.2.1 Dipego tseo bareki ba di neileng Mokgatlho o dirang le bakeng sa molao wa molao ;

8.2.2 Dipego tseo karolo ya boraro e neileng Mokgatlho; le

8.2.3 Kitso e e amanang le tsa madi, ditiriso, hisetori ya motho le ga e le mofe yo a neaneng ka letloa, dinopolo, tlhagiso, tlhaloso, tlhagiso kgotsa neelo go Mokgatlho mo lebakeng la neelo, tlhagiso kgotsa tlhomamiso ya ditiro, dilo kgotsa didiriswa.

8.3 Dipego tsa Mokgatlho

Tse di tsenya tse latelang:

8.3.1 Dipego tsa madi;

8.3.2 Dipego tsa moela wa madi;

8.3.3 Dipego tsa tiriso;

8.3.4 Tumulano le ditumulano;

8.3.5 Polokelotshedimoseiso;

8.3.6 Laesense, dibopiwa tse di kwadisitsweng le matshwao a a tlhaolang;

8.3.7 Boranyane jwa saense ba itse-gore;

8.3.8 Botlhale jwa tlhagotshedimoseiso

8.3.9 Kgwebo le dipego tsa maano

8.3.10 Lekwalo la ka fa gare;

8.3.11 Melao le tsamaiso e e ka fa gare ;

8.3.12 Tshireletso le ditshwanelo;

8.3.13 Dipego tse di amanang le matlotlo; le

8.3.14 Dipego tsa molao

8.4 Mekgatlho e meng

Dipego tse di tshwerweng ke Mokgatlho o amanang le mekgatlho e meng, ditho tsa mmuso le batho ba boraro go tsenyeletsa le dipego tsa madi, makwalo, dipego tsa konteraka, dipego tse di neiwang ke mekgatlho e mengwe le dipego tse neilweng di neilwe ka dikonteraka tsa Mokgatlho le bafani ba madi mabapi le dikonteraka, batlamedi, batshegetsi kgotsa ditheo tse dingwe tsa tshegetso, dilekane tse kopanetsweng le bafani ba ditiro.

9. Dipego di bonwa go latelela melao efe kapa efe

9.1 Dipego di bonwa go latela melao e latelang fela e sa lekanyediwe:

9.1.1 Melao ya motheo ya tiro 75 wa 1997;

9.1.2 Molao wa Dikamano wa Badiri 66 wa 1996;

- 9.1.3 Molao wa Makgetho a a tsenang 58 wa 1962;
- 9.1.4 Molao wa Dikhampani 71 wa 2008;
- 9.1.5 Molao wa Tekatekano ya Badiri 55 wa 1998;
- 9.1.6 Molao wa sephethephethe sa tsela ya setshaba 93 wa 1996;
- 9.1.7 Molao wa inshoreense ya botlhokatiro 30 wa 1996; le
- 9.1.8 Molao wa makgetho a tiragatso ya bokgoni.

10. Thulaganyo ya Kopo

Mokopi o tshwanetse go dumelelana le ditlhoko tse tsotlhe tsa tsamaiso tse neilweng Molaong o amanang le kopo ya go fitlhelela pego.

10.1 Diformo tsa tiriso fa o kopa kitso go tswa go C-BRTA

10.1.1 Mokopi o tshwanela ke go dumelelana le ditlhoko tsotlhe tsa tsamaiso tse neilweng Molaong o amanang le kopo ya go fitlhelela pego.

10.1.2 Mokopi o tshwanela ke go dirisa foromo e e beilweng e kwadilwe ka leano go kopa go fitlhelela dipego.

10.1.3 Kopo ya go bona pego e tshwanetse go dirwa ka foromo e laotsweng go Mookamedi wa Boiketsiso kgotsa Motlatsi wa Mookameli wa Mookamedi wa Boiketso mo atereseng ya gagwe, mo atereseng ya email kgotsa nomoro ya fekese.

10.1.4 Mokopi o tshwanela ke go duela madi a a tlhokegang le a depositi, fa go tlhokega.

10.1.5 Mokopi o tshwanela ke go fana ka boiketsiso jo bo lekaneng fomong ya kopo go thusa molaodi wa C-BRTA gore a tlhaolole pego e e kopilweng le ya o mo kopang.

10.1.6 Mokopi , fa go tlhokega, o tswanetse go duela madi a a beilweng, pele tiro efe e ka diragala.

10.1.7 Mokopi o tshwanela go bua fa a tlhoka tlhagisoleseding e le gore a sireletse kgotsa a dirise tshwanelo le go bua gore ke mofuta wa tshwanelo ofe o tshwanetseng ke go diriswa kgotsa go sireletswa.

10.1.8 Mokopi o tshwanelwa go bua gore ke goreng pego e tlhokega go sireletswa kgotsa go diriswa tshwanelo e jaalo.

10.1.9 Mokopi o tshwanela go ke go naya dintsha tse lekaneng go nolofalletsa Mokgatlho go tlhopha:

- Dipego tse kopilweng.
- Boitshupo jwa Mokopi (le, ga Mokgatlho o tsentsha kopo, bopaki jwa bokgoni).

- Mofuta wa kopo o tlhokagalang mme o naye aterese ya poso ya Aforika Borwa, aterese ya imeile kgotsa nomoro ya fekese.

10.1.10 Fa o tlatsa kopo mo foromo e e neilweng, mokopi o tshwanetse go bontsha gore:

- Puo ya seratwa, fa go kgonega.
- Fa e le gore mokopi o lakatsa go itsiswe ka tshwetso ka mokgwa o o rileng go oketsa karabo e e kwadilweng.

10.1.11 Fa kopo e dirwa leineng la motho yo mongwe, Mokopi o tshwanelwa go naya bopaki ba maatla a dirang kopo go kgotsofatsa Mookamedi wa Boeketsise. Fa motho a sa kgone go tlatsa foromo e e neilweng ka lebaka la go se itse go bala le go kwala kgotsa go golofala, motho wa mofuta o jaalo a ka dira kopo ka molomo.

10.1.12 C-BRTA e tla tsaya matsatsi a masome a mararo (30) go amogela kopo, go tseya tshwetso ya gore a na e tla naya kgotsa e fokotse kopo ebe e naya kitsiso ka lebaka la seo.

10.1.13 Malatsi a masome a mararo (30) a ka nako e C-BRTA e tshwanelang ke go tseya tshwetso ya gore a na e tla nayana ka kopo e kgotsa nyaa, e ka fetisetswa nako e e fetang malatsi a masome a mararo (30) fa kopo e le boekitsiso bo bontsi, kgotsa kopa e tlhoka gore go go batlisiswe tlhagisoleseding e tshwaretsweng ofising engwe ya C-BRTA mme tlhagisoleseding e ka seke ya kereiwa ka mokgwa o utlwagalang ka malatsi a masome a mararo (30) a go simolola.

10.1.14 C-BRTA e tla itsise mokopi ks mokwalo fa koketso e ka batliwa.

10.1.15 Mokopi o tla itsiswe, ka mokwalo, fa phitlhelo e neilwe kgotsa e ganelwa.

10.2 Mabaka a go ganela go bonwa

10.2.1 C-BRTA e ka gana kopo ya tlhahisoleseding ka mabaka a a latelang:

10.2.1.1 Moletlwa wa tshireletso ya boporaefete ba motho yo mongwe yo a nang le tlhago.

10.2.1.2 Moletlwa wa tshireletso ya tlhagisoleseding ya kgwebo ya motho yo mongwe.

10.2.1.3 Moletlwa wa tshireletso ya tlhagisoleseding ya boporaefete ya batho ba boraro fa ele gore e sireleditswe go latelela tumellano lega e le efe.

10.2.1.4 Moletlwa wa tshireletso ya polokego ya batho le poloko ya tthagotshedimosetso.

10.2.1.5 Moletlwa wa tshireletso ya ditiro tsa kgwebo ya C-BRTA

10.2.1.6 Boiketsiso ba dipatlisiso ka C-BRTA kgotsa mokgatlhong wa boraro, fa go senola go ona go ka senola gore a na C-BRTA ke mang, Mobatlisi kgotsa kangang ya dipatlisiso mme o tla baya dipatlisiso boemong jo bo sa tshwanelang.

10.2.1.7 Dikopo tsa tlhagisoleseding tse phepafetseng kgotsa tse masisi, kgotsa tse di tsenyang go farologangwa ga dilo ka tsela e e sa utlwagaleng di tla hanwa.

11. Mekgwa

Fa mokopi a sa kgotsofalela tshwetso e e tserweng ke mookamedi wa kitso go ka nna le tetla ya kitso e kopilweng, mo malatsing a masome a mararo go tsweng letsatsi la pegu, a ka ikuela ko kgotleng.

Mokgatlho fa o na le mokgwa wa fo ipiletsa ya ka mogare mabapi le dikopo tsa Molao. Ka fao, tshwetso e dirilweng ke batho ba dumelwang ka molao ka karolo ya 4, ke ya bofelelo. Fa kopo e sa dumelelwe, Mokopi o na le tshwanelo ya go dira lekgotleng le le nang le maatla a tshwanetseng, kgotsa Motlhankedi wa Boekitsiso (fa go tlhomamisitswe), mabakeng a boikhutso.

12. Matlole a a neilweng

12.1 Dituelo tse di kopiwang

12.1.1 Tuelo e e kopiwang: fa o kopa go bona digatiso tse dinang le tshedimosetso ya botho kaga wena o ka se kopiwe go duela matlole a a beilweng. Dikopo tse dingwe fela di tshwanetse go felegetswe ke matlole a a kopilweng a eleng R35.00

12.1.2 Tuelo ya go bonwa: fa kopo e dumelletswe go raya gore matlole a tshwanetse go duelwa gore go gatisiwe dipego le gore gonne le nako ya ura e e kwa ntle gore go batlwe le go ipakanyetsa dipego gore di ka phatlhalatswa. fa nako ya go ipakanyetsa dipego gore di ka phatlhalatswa mo di ureng di ka thataro, depositi ya letlhakore le le lengwe go a le thataro a a lebeleletsweng a ka tlhokego jaaka depositi

12.1.3 Di tuelo di tla dirwa ka mokgwa wa madi a a tshelang go kantorong ya C-BRTA kgotsa ka depositi MLM(Matlole a Lokelwang ka Mafaratlhatlha) kgotsa EFT mo kgetsaneng ya madi ya Mokgatlho

12.1.4 Tse di latelang di ikaegile mo dikopong (go ntle le dikopo ya mongwe)

12.1.4.1 Mokopi o tshwanetse go duela matlole a a neilweng (R35.00) pele fa kopo e ka sekesekiwa

12.1.4.2 Fa paakanyetso ya kitso e e bolokilweng e tlhoka diura tse di beilweng (thataro), peeletso ya madi e tshwanetse go duelwa (e sa feteng boraro jwa tuelo ya kopo fa ne e amogetswe).

12.1.4.3 Mokopi a ka romela kopo go lekgotla kgatllhanong le tuelo ya kopo kgotsa peeletso ya madi.

12.1.4.4 Kitso e e bolokilweng e ka emisiwa go fitlhela dituelo di duelwa.

12.1.4.4 Ditsela tsa dituelo di ka bonwa mo wêbosaete www.cbrta.co.za

12.2 Diforomo le dituelo tsa taelo di ka bonwa mo wêbosaete ya lekgotlana tse di lateng:

12.2.1 Diforomo le dituelo di kwadilwe mo wêbosaete ya lekgotlana kgotsa meriti e ka kopiwa baokameding ba kitso kgotsa bathusi ba bone (bona ditsela tsa go ikopanya mo karolong ya 4)

12.2.2 Diforomo tse di neilweng le dituelo di ka bonwa mo webosaeteng ya Mokgatlho e e latelang:

12.2.2.1 Diforomo: http://www.cbrta.co.za/PAIA/Prescribed_Form.doc

12.2.2.2 Dituelo: http://www.cbrta.co.za/PAIA/Prescribed_Form.doc

Dintlha tsa banka tsa mokgatlho ke tse di latelang :

Banka: FNB

Account number: 51421186929

Branch number: 252445

Mofuta wa tshupatlotlo: Tshupatlotlo ya jaanong

Motswedi: Sefane le ditlhakaina ya mokopi

13. Tsheegelo fa tlhoko

Batho ba ba latelang ba segetswa fa tlhoka go ka duela dituelo tsa tetla

13.1.1 Fa tlhwatlhwa ya go tsaya tuelo epe mabapi le tshenko le paakanyetso ya kitso e e bolokilweng ya phasalatso e feta selekanyo sa tlhwatlwa e e beilweng; tuelo ya go nna jaana ga e dirisiwe.

13.1.2 Tuelo tetla mabapi le tshenko, paakanyetso le phasalatso ya kitso e e bolokilweng ga e ame kitso e e boloketsweng dintlha tsa mokopi.

13.1.3 Dituelo tsa kopo le tetla ga di dirisiwe fa kitso e e bolokilweng e batlelwa mabaka a tsa kgotla le dikitsiso dingwe tsa molao motheo.

14. Ditselana tsa go dirisa molao

Ditselana tsa molao le di tshwanelo tsa bakopi di ka bonwa ko lekgotleng la basekaseki ya ditshwanelo tsa batho la Afika Borwa (SAHRC) kgotsa wêbosaete ya www.sahrc.org.za . Fa o na le dipotso mabapi le se o ka ikholaganya le ba SAHRC ko:

Ba SAHRC: Uniti ya PAIA

Lefapha la ba tsa dipatlisiso le ba tsa dipampiritshedimosetso

Private Bag X2700

Houghton

2041

Telephone: (011) 877 3803

Fax: (011) 877 0625

Email: paia@sahrc.org.za le Webosaete: www.sahrc.org.za

15. Ditlhaloso

Mafoko	Tlhaloso
Molao	Molao wa tlhaloso ya tetla ya kitso, 2 of 2000
Lekgotlana	Le supetsa Mokgatlho wa dipalangwa wa Cross-Border (C-BRTA) o o simolotsweng mo karolong 4 ya Mokgatlho wa dipalangwa wa Cross-Border Molao, 4 wa 1998, ka ge o lokisitswe.
Tuelo ya tetla	Tuelo e e beilweng ya meriti le tshenko le paakanyetso, ga mmogo le nako e e fetileng dihora tse di tlhokafalang go senka le go baakanya kitso e e bolokilweng ya phasalatso.
Molao wa CBRT	Tetla ya Cross-Border Road Transport, 4 ya 1998, jaaka e baakantswe.
Kgotla	Kgotla tshekelo ya molaotheo e e dirang ka mabaka a karolo ya 167 (6) (a) ya molaotheo; kgotsa (b) (i) kgotla tshekelo e e kwa godimo kgotsa kgotla tshekelo engwe ya maemo a a tshwanang ka maemo; kgotsa (ii) kgotla tshekelo ya mmakaseterata ya kgaolo engwe kgotsa kgaolo e e kgaogantsweng e e simolotsweng ke moatlhodi ka maikaellelo a go rarabolla dingangisaso tsa selegaeka ka boemo a karolo ya 2 ya molao wa kgotlotshekelo ya ga moatlhodi, 1944 (molao 32 wa 1944), ka kakaretso kgotsa ka goya ka letlhakore la setlhopa se se riling sa ditshoetso tsa maemo a molao o, o o tlhamilweng ke moatlhodi ka kitsiso mo Gazette e e tswelleditseng ke moatlhodi, motlatsa moatlhodi kgotsa motsereganyi wa kgaolo yo a

	<p>beilweng go sekaseka dikgotlakgotla tsa selegae ,goya ka kgang e e beilweng, goya ka mabaka a molao wa tsebe 91A, goya ka karolo eo ya molato (aa) tshweetso ya dintlha tsa motlhankedi kgotsa balaodi ba ba tshwanetseng ba kgaolo e e simollotsweng go ya k maikaellelo a go rarabolola dikgotlang tsa selegae, goya ka molato o o beilweng, e e beilweng goya ka molao wa karolo 91A, mo teng ga dikgaolo tsa molao (aa) ditsweetso tsa dintlha tsa motlhankedi kgotsa motlhankedi o o malebaya ya bodiredi jwa phatlalatsa kgotsa bodiredi jwa mong e e amanang le melaotheo ya lefelo ya tsamaiso kgotsa ya kgweebo ; kgotsa (cc) mokopi kgotsa letlhakore la boraro le le amegang mo legang kgotsa moagi mongwe le mongwe</p>
DoT	Lefapha la dipalangwa
Mookamedi wa Boiketsiso	E bua ka mookamedi mogoloya mokgatlo kgotsa mongwe yo o diragatsang jaalo
Bukana	E bua ka bukana ya PAIA
Moatlhodi	E bua ka tonakgolo wa dipalangwa
Badiredibagolo	<p>E bua ka -</p> <p>(a) Mookamedi mogolo</p> <p>(b) badiri ba ba tlhopolweng ke mokgatlo; le</p> <p>(c) motlhatlhoi wa mmila wa dipalangwa</p>
Motho	Eraya motho wa selegae kgotsa wa semolao
Mokopi wa mongwe	Mokopi yo o tlhokang go bona dipego
Mmele wa phatlalatsa	<p>E bua ka-</p> <p>Lefapha lengwe le lengwe la musakarolo mo tikologong ya naga kgotsa ya puso ya bosechaba kgotsa masepala ofe kapa ofe mo tikologong ya selegae ya puso, kgotsa</p> <p>Setheo kgotsa molaodi wa mo pusong yo o dirang fa-</p> <p>Yo o dirisang maatla kgotsa yo o tsayang tshwetso go yo ka dintlha tsa molaotheo kgotsa molaotheo wa naga ; kgotsa</p> <p>Yo o dirisang maatla a bosechaba kgotsa a direla boselegae goya ka melaotheo e e beilweng.</p>
Pego e amanang le puso ya setshaba kgotsa ya botho	<p>E bua ka dintlha tse di nopotsweng-</p> <p>gosa kgathalasege goya ka mokgwa kgotsa tsela</p> <p>mo maamong kgotsa ka fa tlase ga taelo ya mekgatlo</p> <p>gosa kgathalasege gorte e dirilwe ke mokgatlo kana jang.</p>
Taolo e e maleba	E bua ka molaodi wa pharakano

Kopo ya go bona	E bua ka kopo ya go bona dipego tsa mokgatlho goya ka mekgwa wa setlha 11wa molao
Mokopi	E bua ka- motho mongwe (gontle le bodiredi jwa phatlalatsa yo akantsweng mo temaneng (a) kgotsa (b) ya Tlhaloso e e mo “bodiredi jwa phatlalatsa”, kgotsa mongwe yo o beetsweng mabaka ao) godira kopo ya go bona pego ya bodiredi puso; kgotsa motho yo o emetseng modiri yo go boletsweng ka ene mo temanakhutso (i)
SAHRC	E bua ka Setheo sa Ditshwanelo tsa Botho tsa Afrika Borwa e go boletsweng ka yona mo tsebeng 1B1(1)(b) ya molatheo wa ya Bokopano Afrika Borwa
Setlhopha sa boraro	Goya ka tsalano ya kopo ya go bona- (a)dipogo tsa bodiredi jwa phatlalatsa, e bua ka mongwe le mongwe (goakaretsa, mme e sa tswalele kamo gare, puso ya lefatshe le kwa ntle, mekgatlho ya dichabachaba kgotsa modiredi wa puso kgotsa mokgatlho) gontle le- (i) mokodi yo o amegang; kgotsa (ii) bodiredi jwa phatlalatsa kgotsa dipego tsa bodiredi jwa bong, go raya gore mongwe le mongwe (goakaretsa, mme e sa tswalele kamo gare, bodiredi jwa phatlalatsa) gontle le le mokopi, felaka maikaelelo a karolo 34 le 63 ya molao,fa go nopolwa “motho” mo temaneng (a) le (b)e tshwanetse go kgakangwa jaaka tshupetso ya “motho wa tlhago”.
Fuduso	Goya ka nopollo, e raya go fetolela goya ka mabaka a karolo 20(1) kgotsa (21n)
Malatsi a tiro	Goraya malatsi mangwe le mangwe gontle le Mosupologo, Latshipi kgotsa malatsi a boikhutso, jaaka e tlholositswe mo korolong 1 ya melao ya malatsi a boikhutso, 1994 (molao. 38 wa 1994).

Mo kaelong e. mafoko a a kayang bong a tshwanetse go akaretsa bong, mme bongwe tshwanetse bo akaretse bontsi, ntle le fa go beilwe jaalo

16. Foromo A e e neilweng - Kopo ya go bona pego ya mokgatlho wa setshaba

Foromo e tshwanetse go latelela ke lekwalotlhalosi le atereseditse go Motlhankedi wa Boiketsiso

A. Tshedimosetso ya Mookamedi wa Boiketsiso

Mookamedi wa Boiketsiso wa: [Leina la Mookamedi wa Boiketsiso]

Ela tlhoko: _____

Fax Number: _____

Email address: _____

B. Tshedimosetso ya motho yo o kopang go bona pego

Tshedimosetso ya motho yo o kopang go bona pego di tshwanela go neiwa mot lase

Atere le/kgotsa aterese ya fekese go Rephaboliki e boiketsiso bo tshwanelang go romelelwa go yona e tshwanela go neiwa.

Bopaki jwa maatla a kopo e dirilweng ka yona, fa e dira, e tshwanela go khomaretswa.

Maina le Sefane: _____

Nomoro ya boitshupo: _____

Postal address :

Fax Number: _____

Telephone Number: _____

Email address: _____

Maatla a kopo e dirilweng ka ona, ga e diriwa leineng la motho yo mongwe:

C. Tshedimosetso ya motho yo go dirwang kopo boemong jwa gagwe

Karolo e e tshwanetse ho tlatsiwa fela fa kopo ya tshagisoleseding e diriwa leineng la motho yo mongwe.

Maina le Sefane: _____

Nomoro ya boitshupo: _____

D. Tshedimosetso ya pego

- (a) Naya tshedimosetso e e feketseng ya pego eo e bonwang, tsenya le nomoro ya motswedi e o e itseng, go dira gore pego e nne teng.
- (b) Fa sebaka se se neilweng se sa lekane, ka kopo tswelela pele mo tsebeng e e farologaneng mme o e kopanye le foromo ena.

Mokopi o tshwanela go saena ditsebe tsotlhe

- 1. Tlhaloso ya pego kgotsa karolo e e maleba ya pego:

- 2. Nomoro ya motswedi, fa e le teng:

- 3. Tshedimosetso kgotsa efe ya dipego :

E. Dituelo

- (a) Kopo ya go fitlhelela pegu, kwa ntle le pegu e e nang le boiketsiso jwa gago ka bo wena, e tla dirisanwa fela morago ga gore tuelo e e kopilweng e duelwe.
- (b) O tla itsesiwe ka madi a o tshwanelang ke go a duelwa e le tuelo ya kopo.
- (c) Dituelo tsa go duelwa ka go bona dipego di itshetlegile ka foromo e e neiwang go fitlhela nako e e utlwagalang e tlhokagala go batla le go siamisa pegu.
- (d) Fa o tshwanelega go gololwa ka tuelo ya madi le fa ele mafe, ka kopo tlhalosa boemo ba go gololwa.

Lebaka la gore o seke wa gololwa mo ditshenyegelong:

F. Foromo ya go bona pegelo

Fa o sitiswa ke bokoa jwa go buisa, go lebelela kgotsa go utlwelela pegelo ka mokgwa o fitlheletsweng go 1 go ya go 4 ka fo tlase, bua ka boemo jwa bokoa ba gago le go bontsha gore go na le boiketsiso bofe jo bo tlhokagalang.

Bokoa:	Foromo e pegelo e batliwang
<p>Tshwaya lebokoso le le siameng ka X.</p> <p>DITLHAGISO :</p> <p>Tumellano le kopo ya gago ka foromo e tla ya ka gore go ka bonwa pegelo efe.</p> <p>Go bonwa ga foromo e e kopilweng go ka nne gwa se dumelesege ka mabaka a a rileng, mo nakong e yaalo, o tla itsisiwe fa o ka letlelelwa go bona foromo engwe.</p> <p>Tuelo e e duelwang go bona pegelo, fa e le teng, e tla ikaelela ke foromo e e kopilweng.</p>	

1. Fa pegelo e kwadilwe kgotsa e gatisitswe			
	Kopi ya pegelo		Tlhatlhobo ya pegelo
<p>2. Fa pegelo e na le ditshwantsho tse bonagalang: seno se akareletsa ditshwantsho, disilaede, direkoto tsa video, ditshwantsho tse di dirilweng ka khomputara, ditshwantsho, jalo-jalo)</p>			

	Leba ditshwantsho		Kopi ya ditshwantsho		Phetolelo ya ditshwantsho
3. Fa dipegelo di na le mantšwe kgotsa kitso e e rekotilweng di ka tlhagiswa ka modumo:					
	Reetsa kopelo ya modumo wa lentswe				Phetolelo ya pina ya dipina e kwetsweng kgotsa e e gatisitsweng
4. Fa pego e tshwerwe khomphuteng kgotsa ka mokgwa o dirisang eleketroniki kgotsa o o kerewang ke machine:					
	Pego e e gatisitsweng		Kwalollo e kereilweng mo rekotong		Kopi ka mokgwa o o badilweng ka khomputara* (taolego, thamoethata kgotsa papetlapolokelo)
Fa o kopa kopi ya kgotsa phetolelo ya rekoto e e fa godimo, a o lakatsa gore kopi kgotsa phetolelo eo e posetswe go wena? Poso e a duelelwa.				Ee	Nyaya

G. Kitsiso ya tshwetso ka ga kopo ya go bona

O tla itsisiwe ka lekwalo fa kopo ya gago e amogetswe kgotsa e ganeditse. Fa o lakatsa go itsisiwe ka mokgwa yo mongwe, ka kopo naganela mokgwa oo le go naya dintsha tse tlhokagalang go dumelela go latelela kopo ya gao.

O ka rata go itsisiwe jaang ka tshwetso e mabapi le kopo ya gago ya go bona pegelo?

E saenilwe ko ka di letsatsi la 20 _____

Mosaeno wa mokopi / motho yo kopo e diriwang mo boemong jwa gagwe

17. Dituelo tse di beilweng

Dituelo tse di latelang ke go senyega ga ditshenyego tsa go fitlhelela dipegelo tsa Mokgatlho ka go laelwa go Melao.

Karolo ya II ya Taolo ya 187 e e phatlaladitsweng mo lekwalodikgang la puso ka la di 15 tsa Tlhakole 2002 :

1. Tlhwatlhwa go ya ka kopo ya bukana e thalositsweng go Molatheo 5(c) ke R0,60 ka ge mokwalo ofe kapa ofe wa kopi ya A4 kgotsa karolo ya yona.
2. Dituelo tsa go ikatisa tse builweng Molaong wa 7(1) di latelang:

	R
(a) Lebakeng la kopi efe kapa efe ya tsebe ya A4 kgotsa karolo ya yona	0,60
(b) Lebakeng la kgatiso ya kopi efe kapa efe ya tsebe ya A4 kgotsa karolo ya yona e e tshwaretsweng khomputareng kgotsa ka mokgwa wa elektronike kgotsa o o buisang ke motshine	0,40
(c) Lebakeng la kopo e tlhagelelang ka khomphuta -	
(i) Disike	5,00
(ii) Papetlapolokelo	40,00
(d) (i) Lebakeng la phetolelo ya ditshwantsho tse bonagalang, lebakeng la tsebe ya A4 la boholo kgotsa la karolo ya lona	20,00
(ii) Rekoto e e gatisitsweng	60,00
(e) (i) Lebakeng la phetolelo ya rekoto wa molaetsatheetso, go tsebe ya A4 kgotsa karolo ya yona	12,00
(ii) Kopi ya rekoto ya molaetsatheetso	17,00

4. Tuelo e e tshwanelwang go duelwa ke mokopi go ya ka Ditaolo 7 (3) ke tse di latelang:

	R
(b) Lebakeng la kgatiso ya kopi efe kapa efe ya tsebe ya A4 kgotsa karolo ya yona e e tshwaretsweng khomputareng kgotsa ka mokgwa wa elektronike kgotsa o o buisang ke motshine	0,40
(c) Lebakeng la kopo e tlhagelelang ka khomphuta -	
(i) Karato ya kgakologelo jj.	5,00
(ii) Papetlapolokelo	40,00
(d) (i) Lebakeng la kgatiso ya ditshwantsho, ya tsebe ya A4 kgotsa karolo ya yona	22,00
(ii) Lebakeng la kopi ya ditshwantsho	60,00
(e) (i) Lebakeng la phetolelo ya rekoto wa molaetsatheetso, go tsebe ya A4 kgotsa karolo ya yona	12,00
(ii) Lebakeng la kopi ya molaetsatheetso	17,00

(f) Go batla le go lokisa pego ya go senola, lebakeng la ura kgotsa karolo ya ura, go sa tsenywe ura ya tshimologo, e e tlhokagalang lebakeng la go batla le go itokisetsa R15,00

(2) Maikaelelong a karolo 22(2) ya Molao, tse di latelang di a diriswa:

(a) Ura tse thataro ke di ura tse di ka fetwang pele tuelo e duelwa; le

(b) Karolo ya boraro ya tuelo ya go fitlhelela e leswa e le tuelo ka Mokopi.

(3) Tuelo e e maleba ga Mokopi a tshwanela ke go kwala kopo ya pego.

Fa mookamedi wa tlhagisoleseding a dumela gore go batliwa go lokisa pego go tlhoka nako e fetang di ura tse tshelatseng, Mookamedi wa tlhagisoleseding o tshwanela go naya mokopi kitsiso (go sa tsenye motho yo o batlang gore a mo neye) go duela ka tuelo ya boraro.

Bukana e e amogetswe mme e saenilwe ke Mookamedimogolo wa EXCO: Cross-Border Road Transport Agency letsatsing le la 11 October 2018

Mookamedimogolo wa EXCO

Cross-Border Road Transport Agency